

## I razred

<b>Klasifikacioni period/Standard znanja</b>	<b>Minimalni zahtjevi</b>	<b>Osnovni zahtjevi</b>	<b>Napredni zahtjevi</b>
<b>I klasifikacioni period/Standard znanja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- objasni da je biologija prirodna nauka, koja izučava razvoj, građu i funkciju živih sistema;</li> <li>- navodi primjere primjene biologije u svakodnevnom životu;</li> <li>- dovodi u vezu znanja iz biologije i drugih nauka;</li> <li>- objasni značaj istraživačkih postupaka;</li> <li>- objasni da je naučna metoda osnova za naučno istraživanje;</li> <li>- primjenjuje naučnu metodu na jednostavnim primjerima;</li> <li>- ocjenjuje upotrebu mikroskopa u istraživanju ćelije;</li> <li>- karakteriše žive sisteme;</li> <li>- navodi nivoce organizacije živih sistema;</li> <li>- objasni da živi sistemi pokazuju stupnjevitost u struktornoj i funkcionalnoj organizovanosti;</li> <li>- objasni da svi organizmi imaju univerzalan hemijski sastav;</li> <li>- navodi ulogu i značaj vode za organizam;</li> <li>- imenuje grupe biogenih elemenata;</li> <li>- objasni građu i osobine ugljenih hidrata, masti, proteina i nukleinskih kiselina i njihove funkcije u ćeliji;</li> <li>- navodi funkcije bioloških makromolekula (gradivnu, energetsku, transportnu, katalitičku, u prenosu informacija) ;</li> <li>- objasni pojmove: polimeri, monomeri;</li> </ul>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>navede:</b> -definiciju biologije i šta izučava, primjenu biologije u svakodnevnom životu</p> <p><b>opisuje:</b> --vezu biologije i drugih nauka - istraživački postupak i jednostavni ogled</p> <p><b>imenuje:</b> -djelove mikroskopa i nivoce biološke organizacije</p> <p><b>nabraja:</b> - neorganski i organski sastav ćelije</p> <p><b>prepriča svojim riječima:</b> -ulogu i značaj vode, biogenih elemenata, ugljenih hidrata, masti, proteina i nukleinskih kiselina</p> <p><b>definiše:</b> -pojam monomer i polimer</p>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>dovede u vezu:</b> -značaj biologije kao prirodne nauke sa izučavanjem razvoja, građe i funkcije živih sistema; -neophodnost znanja biologije u svakodnevnom životu i kao osnovu drugim naukama -stupnjevitost u strukturi i funkcionalnoj organizaciji živih sistema</p> <p><b>uzročno-posljedično poveže:</b> -naučnu metodu i naučno istraživanje <b>samostalno pravi preparate</b> i uspješno rukuje sa mikroskopom</p> <p><b>navodi primjere:</b> - bioloških nivoa organizacije; -monomera i polimera</p> <p><b>izvodi zaključak o:</b> -gradi i značaju biogenih elemenata, vode, ugljenih hidrata, masti, proteina i nukleinskih kiselina</p>	<p><b>Učenik/Učenica treba da: ocijeni:</b></p> <p>-značaj biologije za svakodnevni život i druge nauke</p> <p><b>preporuči:</b></p> <p>-neku hipotezu, uradi eksperiment i samostalno doneće zaključak</p> <p><b>dokaže:</b></p> <p>-stupnjevitost i funkcionalnu povezanost bioloških sistema organizacije</p> <p>-funkcije bioloških makromolekula (gradivnu, energetsku, transportnu, katalitičku, u prenosu informacija)</p>

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

II Klasifikacioni period	<i>Minimalni zahtjevi</i>	<i>Osnovni zahtjevi</i>	<i>Napredni zahtjevi</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- objasni značaj osmoze za živi sistem;</li> <li>- nacrtaj jednostavnu shemu i objasni građu ćelijske membrane;</li> <li>- objasni značaj selektivne propustljivosti ćelijske membrane;</li> <li>- upoređuje aktivni i pasivni transport;</li> <li>- objasni značaj endocitoze i egzocitoze;</li> <li>- opisuje plazmolizu i deplazmolizu (reverzibilnost);</li> <li>- analizira građu ćelijskog zida;</li> <li>- upoređuje strukturu ćelijskog zida bakterija, gljiva i biljaka;</li> <li>- objasni osnovni sastav i ulogu citoplazme;</li> <li>- navodi značaj citoskeleta;</li> <li>- objasni građu i funkciju ćelijskih organeli;</li> <li>- dovodi u vezu građu organele s njenom funkcijom;</li> <li>- izvodi zaključak o međusobnoj povezanosti organeli;</li> <li>- prepoznaće organele na crtežu eukariotske ćelije;</li> <li>- objasni građu jedra;</li> <li>- ocjeni važnost jedra za ćeliju;</li> <li>- dovodi u vezu hromatin i hromozom;</li> <li>- objasni da je hromozom građen od DNK i proteina, i da je gen dio hromozoma (molekula DNK);</li> <li>- rezimira fizičku vezu hromozoma, gena, DNK;</li> <li>- definije pojmove genom, haploidan, diploidan;</li> <li>- navodi dužinu trajanja ćelijskog ciklusa različitih ćelija;</li> <li>- objasni da ćelijski ciklus čine faza diobe i interfaza;</li> <li>- obrazlaže da se u interfazi udvostručava količina genetičkog materijala;</li> </ul>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>opиše:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-djelove ćelijske membrane,; ćelijskog zida plazmolizu i deplazmolizu</li> </ul> <p><b>prepozna:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ćelijske organele i njihove djelove;djelove jedra</li> </ul> <p><b>definiše:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-pojam osmoze</li> <li>-selektivnu propustljivost ćelijske membrane</li> <li>-aktivni i pasivni transport</li> <li>-citoplazmu</li> <li>-hromatin; hromozom</li> <li>-gen; genom</li> <li>- haploidan;diploidan</li> </ul> <p><b>prepriča svojim riječima:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-tok mitoze i mejoze</li> </ul> <p><b>navodi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-dužinu trajanja ćelijskog ciklusa različitih ćelija;</li> <li>-faze ćelijskog ciklusa i mejoze</li> </ul>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>dovodi u vezu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-građu i funkciju ćelijske membraneg</li> <li>-građu i funkciju ćelijskog zida</li> <li>-građu i funkciju citoplazme</li> <li>-građu i funkciju ćelijskih organeli</li> <li>-građu i funkciju jedra</li> <li>-hromatin i hromozom</li> <li>-mitozu sa rastom organizma i obnavljanjem ćelija</li> <li>-mejuzu sa polnim procesom</li> </ul> <p><b>uporedi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-aktivni i pasivni transport</li> <li>-strukturu ćelijskog zida bakterija, gljiva i biljaka</li> <li>-diobu zdravih ćelija i ćelija tumora</li> <li>-izmijenjenu regulaciju ćelijskog ciklusa sa ćelijama tumora</li> </ul> <p><b>izvode zaključak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o međusobnoj povezanosti organeli</li> <li>-da se u interfazi udvostručava količina genetičkog materijala</li> </ul>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>ocjeni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-značaj pasivnog i aktivnog transporta za žive sisteme</li> <li>-važnost procesa u ćelijskim organelama</li> <li>-važnost jedra za ćeliju</li> <li>-značaj mitoze i mejoze za organizam</li> </ul> <p><b>dokaže:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-proces plazmolize i deplazmolize</li> <li>-međusobnu povezanost ćelijskih organeli</li> <li>-fizičku vezu hromozoma, gena, DNK</li> </ul> <p><b>predloži svoje rješenje za:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-konstrukciju modela: ćelije i ćelijskih organeli, jedra, DNK, mitoze i mejoze</li> </ul>

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

<ul style="list-style-type: none"> <li>- objašnjava tok mitoze;</li> <li>- nabraja ćelije koje nastaju mitozom, amitozom, mejozom;</li> <li>- rezimira biološki smisao mitoze;</li> <li>- upoređuje diobu zdravih ćelija i ćelija tumora, zna da ćelije tumora imaju izmijenjenu regulaciju ćelijskog ciklusa;</li> <li>- objasni tok mejoze;</li> <li>- rezimira da u mejozi nastaju genetički različite ćelije;</li> <li>- dovodi u vezu mejozu kao dio procesa polnog razmnožavanja i haploidnost;</li> </ul>			
III klasifikacioni period	<b>Minimalni zahtjevi</b>	<b>Osnovni zahtjevi</b>	<b>Napredni zahtjevi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- navodi oblike i veličine ćelija;</li> <li>- objasni da je ćelija osnovna gradivna i funkcionalna jedinica živog bića;</li> <li>- na primjeru ilustruje povezanost građe i funkcije ćelija;</li> <li>- upoređuje strukturu eukariotske i prokariotske ćeliju;</li> <li>- analizira sličnosti i razlike biljne, životinjske i ćelije gljive;</li> <li>- objasni da je metabolizam skup hemijskih reakcija u kojima dolazi do promjena materije i energije;</li> <li>- objašnjava pojmove: anabolizam, katabolizam;</li> <li>- navode primjere za anaboličke i kataboličke procese;</li> <li>- objasni da su enzimi proteini, da enzimi katalizuju sve reakcije u ćeliji snižavajući energiju aktivacije;</li> <li>- objasni dejstvo enzima prema supstratu (model »ključ-brava«);</li> <li>- objasni da temperatura i pH utiču na djelovanje enzima;</li> <li>- provjeri efekat enzima na primjeru amilaze;</li> </ul>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>navede:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-oblik i veličinu ćelije</li> <li>-razliku biljne, životinjske i ćelije gljive</li> <li>-primjere za anaboličke i kataboličke procese</li> <li>-faktore koji utiču na intenzitet fotosinteze</li> <li>-kada nastaju glavni produkti fotosinteze</li> </ul> <p><b>definiše:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ćeliju</li> <li>-eukariotske i prokariotske ćelije</li> <li>-metabolizam, anabolizam i katabolizam</li> <li>-enzim</li> <li>-ATP; NAD, FAD i NADP</li> <li>-OTOSINTEZU</li> <li>-autotrofan; heterotrofan</li> </ul>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>uporedi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-građu prokariotske i eukariotske ćelije</li> <li>-anaboličke i kataboličke procese</li> <li>-građu NAD i NADP</li> <li>-svijetlu i tamnu fazu fotosinteze</li> <li>-fotofosforilaciju i oksidativnu fosforilaciju</li> <li>-alkoholno, mlječno-kiselinsko i propionsko vrenje</li> <li>-energetski značaj vrenja i ćelijskog disanja</li> </ul> <p><b>dovodi u vezu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-građu i dejstvo enzima (ključ-brava);</li> <li>-ATP i razgradnju organskih molekula (glikoliza, ćelijsko disanje)</li> <li>-temperaturu, Ph i supstrat sa dejstvom enzima</li> <li>-OTOSINTETIČKE pigmente sa</li> </ul>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>dokaže:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-anabolički ili katabolički proces</li> <li>-prisustvo fotosintetičkih pigmenata u listu biljke</li> <li>-prisustvo ugljen-dioksida u izdahnutom vazduhu</li> <li>-dejsvo amilaze na skrob</li> </ul> <p><b>otkriva primjere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-korišćenja enzima u svakodnevnom životu (za proizvodnju deterdženata, u prehrambenoj industriji...)</li> </ul> <p><b>ocjeni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-značaj fotosinteze za život na Zemlji</li> <li>-značaj vrenja u svakodnevnom životu</li> </ul> <p><b>zaključi:</b></p>

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

<ul style="list-style-type: none"> <li>- otkriva primjere korišćenja enzima u svakodnevnom životu (za proizvodnju deterdženata, u prehrabenoj industriji...);</li> <li>- opisuje strukturu ATP;</li> <li>- dovodi u vezu ATP i razgradnju organskih molekula (glikoliza, celijsko disanje, vrenje);</li> <li>- objasni građu i funkciju NAD, FAD i NADP-a;</li> <li>- objasni da su za fotosintezu neophodni fotosintetski pigmenti i enzimi (fotosistemi I/II);</li> <li>- zaključuje da u fotosintezi ATP nastaje iz svjetlosne energije;</li> <li>- ilustruje glavne reakcije Calvinovog ciklusa;</li> <li>- navodi kada nastaju glavni produkti fotosinteze;</li> <li>- navodi faktore koji utiču na intenzitet fotosinteze;</li> <li>- razlikuje organizme po načinu dobijanja energije (autotrofni i heterotrofni);</li> <li>- ocjenjuje značaj fotosinteze za život na Zemlji;</li> <li>- objasni da ćelije dobijaju energiju (ATP) iz celijskog disanja;</li> <li>- ilustruje tok celijskog disanja;</li> <li>- objasni suštinski značaj glikolize i Krebsovog ciklusa;</li> <li>- objasni da se elektroni prenose respiratornim lancem i da pri tome nastaje jonski gradijent, koji se koristi za sintezu ATP;</li> <li>- upoređuje disanje (respiraciju) i celijsko disanje;</li> <li>- upoređuje aerobne i anaerobne procese;</li> <li>- upoređuju fotosintezu i celijsko disanje;</li> </ul>	<p>-celjsko disanje</p> <p><b>opиše:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-proces fotosinteze (svjetla i tamna faza)</li> <li>-proces celijskog disanja (glikoliza, Krebsov ciklus i oksidativna fosforilacija)</li> </ul> <p><b>prepriča svojim riječima:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-značaj i dejstvo enzima</li> <li>-razliku celijskog ciklusa i vrenja</li> </ul>	<p>fotosintezom</p> <p>-Calvinov i Krebsov ciklus</p> <p><b>daje primjere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-anaboličkih i kataboličkih procesa</li> <li>-autotrofni heterotrofni organizama</li> </ul>	<p>-da u fotosintezi ATP nastaje iz svjetlosne energije</p>
<p>IV klasifikacioni period/Standardi znanja</p>	<p><b>Minimalni zahtjevi</b></p> <p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>definiše:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-vrenje, virus, viroide, prione</li> <li>-akronime i pojmove: HIV, AIDS</li> <li>-koke, bacile, spirile i vibrione</li> <li>-adaptabilnost</li> </ul>	<p><b>Osnovni zahtjevi</b></p> <p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>dovode u vezu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-otkriće i značaj rada D. Ivanovskog; načine zaražavanja HIV-om i mogućnosti zaštite</li> <li>-dejstvo antibiotika na bakterije</li> </ul>	<p><b>Napredni zahtjevi</b></p> <p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>ocjeni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-značaj vrenja u svakodnevnom životu</li> </ul> <p><b>daje primjere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-za primjenu postupaka</li> </ul>

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

<p>vrenje;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- objasni značaj rada D. Ivanovskog;</li> <li>- objasni acellularnu građu virusa i njihovu raznolikost;</li> <li>- objasni reprodukciju virusa;</li> <li>- upoređuje: viruse, viroide, prione;</li> <li>- navodi neke viroze (kijavica, herpes, mononukleoza, zauške, bjesnilo...);</li> <li>- diskutuje o mogućnostima zaštite od virusa;</li> <li>- definije akronime i pojmove: HIV, AIDS;</li> <li>- objasni načine zaražavanja HIV-om i mogućnosti zaštite;</li> <li>- objasni da su bakterije prokarioti i jednoćelijski organizmi;</li> <li>- upoređuje eukariotske i bakterijske ćelije;</li> <li>- klasifikuje bakterije po obliku;</li> <li>- upoređuje bakterije prema načinu na koji obezbjeđuju energiju (heterotrofne, autotrofne);</li> <li>- objasni da se bakterije razmnožavaju bespolno;</li> <li>- objasni da bakterije mogu da mijenjaju djelove genoma i da su zato veoma adaptabilne;</li> <li>- objasni pojam patogenosti;</li> <li>- navodi neke bolesti izazvane bakterijama;</li> <li>- objasni da bakterije omogućavaju procese truljenja, fermentacije i da je ta aktivnost bakterija važna za održanje ekosistema;</li> <li>- procjenjuje odnos korisnih i štetnih bakterija;</li> <li>- ilustruje na primjeru biotehnološki značaj bakterija;</li> <li>- daje primjere za primjenu postupaka pasterizacije, sterilizacije, dezinfekcije;</li> <li>- objašnjava dejstvo antibiotika na bakterije;</li> <li>- diskutuje o posljedicama prekomjernog korišćenja antibiotika.</li> </ul>	<p>-patogenost -pasterizacije, sterilizacije,dezinfekcije</p> <p><b>navode:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-neke viroze (kijavica, herpes, mononukleoza, zauške, bjesnilo...)</li> <li>-neke bolesti izazvane bakterijama</li> </ul> <p><b>opиše:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-tok vrenja</li> <li>-otkriće virusa</li> <li>-reprodukciјu virusa</li> <li>-razmnožavanje bakterija</li> </ul>	<p><b>uporedi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-energetski značaj vrenja i ćelijskog disanja</li> <li>-alkoholno, mlijecno i propionsko vrenje</li> <li>-acellularnu građu virusa i njihovu raznolikost</li> <li>-viruse, viroide, prione</li> <li>-lizogeni i litički ciklus</li> <li>-eukariotske i bakterijske ćelije</li> <li>-pasterizaciju, sterilizaciju,dezinfekciju</li> </ul> <p><b>uzročno-posljedično poveže:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>--bakterije prema načinu na koji obezbjeđuju energiju (heterotrofne, autotrofne)</li> </ul>	<p>pasterizacije, sterilizacije,dezinfekcije</p> <p><b>ocjeni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-prevenciju kao mogućnost zaštite od virusa;</li> <li>-biotehnološki značaj bakterija;</li> </ul> <p><b>procjeni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-odnos korisnih i štetnih bakterija;</li> </ul> <p><b>zaključi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-da bakterije omogućavaju procese truljenja, fermentacije i da je ta aktivnost bakterija važna za održanje ekosistema;</li> <li>-o posljedicama prekomjernog korišćenja antibiotika</li> </ul>
---	--	---	--

## II razred

<b>Klasifikacioni period/Standard znanja</b>	<b>Minimalni zahtjevi</b>	<b>Osnovni zahtjevi</b>	<b>Napredni zahtjevi</b>
<b>I klasifikacioni period/Standard znanja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definiše pojmove taksonomija, sistematika, filogenija, taksonomska kategorija, binarna nomenklatura;</li> <li>- obrazlaže značaj naučne klasifikacije;</li> <li>- upoređuje vrstu kao osnovnu taksonomsку kategoriju sa većim taksonomskim kategorijama;</li> <li>- objasni da se organizmi svrstavaju u taksonomske kategorije na osnovu srodnosti;</li> <li>- poznaje princip korišćenja ključeva za determinaciju;</li> <li>- objasni da carstvo protista obuhvata veoma raznorodne organizme: postoje autotrofni i heterotrofni protisti;</li> <li>- opisuje građu i načine razmnožavanja protista;</li> <li>- opisuje staništa i ekologiju različitih grupa algi;</li> <li>- navodi važne vrste algi koje žive u Crnoj Gori;</li> <li>- opisuje značaj algi u prirodi i značaj za čovjeka;</li> <li>- opisuje građu gljiva, načine ishrane, razmnožavanja;</li> <li>- poznaje staništa gljiva;</li> <li>- navodi predstavnike različitih grupa gljiva (sa naglaskom na vrste koje žive u Crnoj Gori/jestive i otrovne);</li> <li>- obrazlaže značaj gljiva u prirodi i značaj za</li> </ul>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>navede:</b> definiciju taksonomije,sistematike i filogenije;</p> <p>definiciju tvornih i trajnih tkiva;</p> <p>definiciju pionirske vrste;</p> <p><b>opisuje:</b> binomnu nomenklaturu i njen značaj za naučnu klasifikaciju;</p> <p>ulogu meristema i uloge trajnih tkiva;</p> <p>primarnu i sekundarnu građu biljnih organa;</p> <p><b>imenuje:</b> autotrofne i heterotrofne protiste;</p> <p>različite tipove lišajeva;</p> <p><b>nabraja:</b> osnovne taksonomske kategorije;</p> <p>važne vrste algi i gljiva(sa naglaskom onih vrsta koje žive u Crnoj Gori);</p> <p>metamorfoze biljnih organa;</p> <p><b>prepriča svojim riječima:</b> značaj različitih metamorfoza za biljke;</p>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>dovede u vezu:</b> taksonomiju,klasifikaciju,sistematiku i filogeniju;</p> <p>vrstu sa većim taksonomskim kategorijama;</p> <p>građu i uloge trajnih tkiva;</p> <p>primarnu i sekundarnu građu biljnih organa;</p> <p><b>uzročno-posljedično poveže:</b> staništa i ekologiju različitih grupa algi;</p> <p><b>samostalno pravi preparate</b> i uspješno rukuje sa mikroskopom;</p> <p><b>navodi primjere:</b> korишćenja ključeva za determinaciju;</p> <p><b>izvodi zaključak o:</b> građi i načinu razmnožavanja protista;</p> <p>građi,načinu ishrane,razmnožavanju i staništu gljiva;</p> <p>građi,razmnožavanju i ekologiji lišajeva;</p> <p><b>klasificuje:</b> tvorna i trajna tkiva;</p>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>ocjeni:</b> značaj binomne nomenklature i naučne klasifikacije;</p> <p><b>preporuči:</b> neku hipotezu, uradi eksperiment i samostalno doneće zaključak</p> <p><b>dokaže:</b> da se organizmi svrstavaju u sistematske kategorije na osnovu srodnosti;</p> <p>značaj algi i gljiva u prirodi i za čovjeka;</p> <p>ekologiju lišajeva;</p> <p>značaj mikorize;</p> <p>razlike u građi i funkciji biljnih organa i njegovih metamorfoza;</p> <p><b>predloži:</b> zaštitu važnih vrsta algi i gljiva u Crnoj Gori;</p>

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

čovjeka; <ul style="list-style-type: none"> <li>- razumije šta je mikoriza i objašnjava njen značaj;</li> <li>- objasni građu, razmnožavanje i ekologiju lišajeva;</li> <li>- navodi podjelu lišajeva na korasti, listasti i žbunasti;</li> <li>- objasni pojam pionirske vrste;</li> <li>- upoređuje tvorna i trajna tkiva;</li> <li>- opisuje građu, položaj i ulogu meristema;</li> <li>- upoređuje građe i uloge trajnih tkiva;</li> <li>- analizira korelacije između građe tkiva i njegove uloge;</li> <li>- objasni građu biljnih organa;</li> <li>- upoređuje primarnu i sekundarnu građu biljnih organa;</li> <li>- analizira razlike u građi i funkciji biljnog organa i njegovih metamorfoza;</li> <li>- upoređuje značaj različitih metamorfoza za biljke;</li> </ul>			
II Klasifikacioni period	<b>Minimalni zahtjevi</b>	<b>Osnovni zahtjevi</b>	<b>Napredni zahtjevi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- objašnjava usvajanje/transport vode i organskih materija kroz biljku;</li> <li>- dovede u vezu Riniofite i nastanak kopnenih biljaka;</li> <li>- opisuje građu mahovina i staništa koja naseljavaju;</li> <li>- navodi klasifikaciju mahovina i predstavnike grupe;</li> <li>- analizira građu paprati i staništa koja naseljavaju;</li> <li>- upoređuje životne cikluse paprati i</li> </ul>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>opisuje:</b> usvajanje i transport vode i organskih materija kroz biljku;</p> <p><b>građu mahovina;</b></p> <p><b>građu paprati;</b></p> <p><b>osnovne karakteristike rastavića i prečica;</b></p> <p><b>navodi:</b> klasifikaciju mahovina;</p> <p><b>klasifikaciju paprati;</b></p>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>uporedi:</b> transport vode i organskih materija kroz biljku;</p> <p>životne cikluse paprati i mahovina;</p> <p>životne cikluse golosjemenica i skrivenosjemenica;</p> <p>građu monokotiledonih i dikotiledonih biljaka;</p> <p><b>dovede u vezu:</b> građu mahovina sa staništima koja</p>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>ocijeni:</b> značaj sjemena i plodnika;</p> <p><b>dokaže:</b> vezu Rinofita sa nastankom kopnenih biljaka;</p> <p>sličnosti i razlike između golosjemenica i skrivenosjemenica;</p>

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

<ul style="list-style-type: none"><li>- mahovina;</li><li>- navodi klasifikaciju paprati i predstavnike grupe;</li><li>- opisuje osnovne karakteristike i navodi predstavnike rastavića i prečica;</li><li>- objasni značaj sjemena i plodnika;</li><li>- opisuje građu šišarke i cvijeta;</li><li>- upoređuje životne cikluse golosjemenica i skrivenosjemenica;</li><li>- objasni sličnosti i razlike između golosjemenica i skrivenosjemenica;</li><li>- upoređuje građu monokotiledonih i dikotiledonih biljaka na primjerima;</li></ul>	<p><b>definiše:</b> značaj sjemena i ploda; <b>prepriča svojim riječima:</b> nastanak kopnenih biljaka ; <b>prepoznaje:</b> građu šišarke i cvijeta; građu monokotiledonih i dikotiledonih biljaka;</p>	<p>naseljavaju; građu paprati sa staništima koja naseljavaju; <b>navodi primjere:</b> predstavnika grupa mahovina; predstavnike grupa paprati; predstavnike rastavića i prečica; <b>izvode zaključak:</b> o sličnostima i razlikama između monokotiledonih i dikotiledonih biljaka;</p>	
--	---	---	--

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

III klasifikacioni period	<i>Minimalni zahtjevi</i>	<i>Osnovni zahtjevi</i>	<i>Napredni zahtjevi</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- determiniše po ključu neke golosjemenice i skrivenosjemenice iz okoline;</li> <li>- prepoznaće neke golosjemenice i skrivenosjemenice iz okoline;</li> <li>- obrazlaže značaj golosjemenica i skrivenosjemenica u prirodi i značaj za čovjeka;</li> <li>- objasni teorije o postanku životinja;</li> <li>- predstavlja organizaciju i simetriju životinja;</li> <li>- razlikuje načine razmnožavanja životinja;</li> <li>- uporedi vrste jajnih ćelija i načine dioba;</li> <li>- uporedi rane stupnjeve embriogeneze i organogeneze;</li> <li>- objasni građu, načine: ishrane, kretanja, razmnožavanja heterotrofnih protista;</li> <li>- objasni građu, klasifikaciju i rasprostranjenje sundera;</li> <li>- upoređuje odlike tjelesne organizacije i cikluse razvića dupljara;</li> <li>- objasni karakteristike spoljašnje i unutrašnje građe pljosnatih crva;</li> <li>- povezuje parazitizam i cikluse razvića na predstavnicima pljosnatih crva;</li> <li>- analizira odlike tjelesne organizacije pseudocelomata;</li> <li>- upoređuje cikluse razvića pljosnatih i valjkastih crva;</li> <li>- opisuje građu, ekologiju, podjelu i značaj mekušaca;</li> <li>- shvata značaj homomerne segmentacije</li> </ul>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>navede:</b> neke golosjemenice i skrivenosjemenice iz okoline; načine razmnožavanja životinja; karakteristike građe pljosnatih crva; tjelesnu organizaciju i podjelu bodljokožaca; odlike tjelesne organizacije dupljara;</p> <p><b>definiše:</b> simetriju životinja; vrste jajnih ćelija i načine dioba;</p> <p><b>opиše:</b> organizaciju životinja; građu heterotrofnih protista; građu sundera; građu mekušaca;</p> <p><b>nabroji:</b> predstavnike zglavkara;</p> <p><b>prepriča svojim riječima:</b> značaj paukolikih životinja i insekata;</p>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>uporedi:</b> vrste jajnih ćelija i načine dioba; teorije o postanku života; rane stupnjeve embriogeneze i organogeneze; odlike tjelesne organizacije i cikluse razvića dupljara; spoljašnju i unutrašnju građu pljosnatih i valjkastih crva; spoljašnju i unutrašnju građu rakova, rasprostranjenje i ekonomski značaj;</p> <p><b>dovodi u vezu:</b> značaj insekata u humanoj i veterinarskoj medicini;</p> <p><b>daje primjere:</b> determinacije po ključu nekih golosjemenica i skrivenosjemenica iz okoline; značaja golosjemenica i skrivenosjemenica u prirodi i značaj za čovjeka; organizacije i simetrije životinja; načina razmnožavanja životinja; rasprostranjenja sundera; građe, ekologije i značaja mekušaca; građe i ekologije na predstavnicima zglavkara; značaja paukolikih</p>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>dokaže:</b> značaj upotrebe ključa za determinaciju golosjemenica i skrivenosjemenica; značaj golosjemenica i skrivenosjemenica u prirodi i značaj za čovjeka; ekonomski značaj rakova; značaj insekata u humanoj i verinarskoj medicini; značaj bodljokožaca;</p> <p><b>preporuči:</b> teoriju o postanku životinja;</p> <p><b>otkriva primjere:</b> golosjemenica i skrivenosjemenica iz okoline; ishrane, kretanja, razmnožavanja heterotrofnih protista; načina razmnožavanja životinja; ciklusa razvića dupljara; parazitizma; ciklusa razvića pljosnatih i valjkastih crva;</p> <p><b>ocjeni:</b> značaj mekušaca; značaj homomerne segmentacije tijela na primjeru</p>

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

<p>tijela na primjeru kišne gliste;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- raspravlja o građi, ekologiji i predstavnicima zglavkaza;</li><li>- objasni spoljašnju i unutrašnju građu raka, rasprostranjenje i ekonomski značaj;</li><li>- shvati značaj paukolikih životinja (otrovne životinje, prenosioци zaraznih bolesti, parazitske vrste);</li><li>- shvati značaj insekata u humanoj i veterinarskoj medicini (paraziti i prenosioци zaraznih oboljenja, korisni insekti);</li><li>- objasni karakteristike tjelesne organizacije, podjelu i značaj bodljokožaca;</li></ul>		<p>zglavkaza; značaja bodljokožaca; <b>razlikuje:</b> građu i načine ishrane,kretanja i razmnožavanja heterotrofnih protista;</p>	<p>kišne gliste;</p> <p><b>zaključi:</b> zašto su insekti značajni u humanoj i veterinarskoj medicini;</p>
---	--	---	--

## *BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA*

IV klasifikacioni period/Standardi znanja	<i>Minimalni zahtjevi</i>	<i>Osnovni zahtjevi</i>	<i>Napredni zahtjevi</i>
---	---------------------------	-------------------------	--------------------------

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

<ul style="list-style-type: none"> <li>- upoređuje evolutivni razvitak sistema organa različitih tipova beskičmenjaka;</li> <li>- objasni osnovne karakteristike i podjelu hordata sa osvrtom na karakteristike amfioksusa;</li> <li>- analizira adaptacije na život u vodi, građu, ekologiju i značaj riba;</li> <li>- analizira adaptacije na dvojaki način života, građu, ekologiju i značaj vodozemaca;</li> <li>- povezuje adaptacije gmizavaca sa kopnenim načinom života, značaj klasifikaciju i značaj gmizavaca;</li> <li>- objasni adaptacije ptica na specifičan način života njihovu klasifikaciju i značaj;</li> <li>- raspravlja o građi, podjeli značaju i adaptaciji sisara;</li> <li>- upoređuje evolutivni razvoj kičmenjaka;</li> <li>- objasni pojam evolucije, filogenije i evolucije biologije;</li> <li>- daje primjere o značaju evolucije u svakodnevnom životu;</li> <li>- uporedi i analizira teorije evolucije;</li> <li>- objasni dokaze evolucije;</li> <li>- objasni postanak vrsta, teorije specijacije i izumiranje vrsta;</li> <li>- uporedi etape u evolutivnom razvitku čovjeka;</li> <li>- obrazlaže biološku i kulturnu evoluciju čovjeka.</li> </ul>	<p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>navodi:</b> podjelu hordata; klasifikaciju gmizavaca; klasifikaciju ptica; podjelu sisara; teorije evolucije; teorije specijacije;</p> <p><b>definiše:</b> pojam evolucije, filogenije i evolucije biologije; adaptaciju na dvojaki način života;</p> <p><b>imenuje:</b> sisteme organa različitih tipova beskičmenjaka;</p> <p><b>opиše:</b> karakteristike amfioksusa; građu riba; građu vodozemaca; građu gmizavaca; građu ptica; građu sisara;</p>	<p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>dovode u vezu:</b> građu i ekologiju riba sa adaptacijom života u vodi;      građu i ekologiju vodozemaca sa adaptacijom na dvojaki način života;</p> <p><b>uporedi:</b> evolutivni razvitak sistema organa različitih tipova beskičmenjaka;</p> <p><b>uzročno-posljedično poveže:</b> adaptaciju gmizavaca sa kopnenim načinom života;</p> <p><b>izvode zaključke:</b> o adaptaciji sisara;</p> <p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>daje primjere:</b> evolutivnog razvjeta sistema organa kod različitih tipova beskičmenjaka;</p> <p><b>adaptacije gmizavaca na kopneni način života;</b></p> <p><b>o značaju evolucije u svakodnevnom životu;</b></p> <p><b>teorije specijacije;</b></p> <p><b>argumentuje:</b> značaj riba; značaj gmizavaca; značaj ptica; značaj sisara;</p> <p><b>dokaze evolucije;</b></p> <p><b>zaključi:</b> značaj postojanja adaptacija na dvojaki način života;</p> <p><b>dokaže:</b> osnovne karakteristike hordata na primjeru amfioksusa;</p> <p><b>evolutivni razvoj</b> <b>kičmenjaka;</b>      <b>biološku i kulturnu evoluciju čovjeka;</b></p>
---	---	--

**II razred (specijalističko odjeljenje matematičke gimnazije)**

<b>Klasifikacioni period/Standard znanja</b>	<b>Minimalni zahtjevi</b>	<b>Osnovni zahtjevi</b>	<b>Napredni zahtjevi</b>
<p>I klasifikacioni period/Standard znanja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaključi da je biologija bazična i aplikativna nauka</li> <li>-objasni uticaj i značaj biologije na svakodnevni život, privredni i društveni razvoj</li> <li>-objasni razvoj biologije i značajne naučnike iz oblasti biologije</li> <li>-primijeni osnovna načela naučne metode (posmatranje – hipoteza– teorija)</li> <li>-analizira osnovne karakteristike živog</li> <li>-upoređuje nivoe organizacije živih sistema</li> <li>-objasni ulogu i značaj vode, neorganskih i organskih materija</li> <li>-analizira ćelijsku teoriju</li> <li>-analizira oblik i veličine ćelija</li> <li>-uporedi strukturu prokariotske i eukariotske ćelije</li> <li>-uporedi razlike u građi životinjske, biljne ćelije i ćelije gljiva</li> <li>-ilustruje građu i ulogu ćelijske membrane</li> <li>-analizira selektivnu propustljivost ćelijske membrane i načine na koje materije prolaze kroz nju</li> <li>-objasni strukturu, funkciju i značaj ćelijskog zida za biljkę</li> <li>-uporedi građu ćelijskog zida biljaka, gljiva i bakterija</li> <li>-objasni sastav i stanje citoplazme</li> <li>-ilustruje građu i funkciju organela eukariotske ćelije</li> </ul>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>navede:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-definiciju biologije i šta izučava, primjenu biologije u svakodnevnom životu</li> <li>dužinu trajanja ćelijskog ciklusa različitih ćelija;</li> <li>-faze ćelijskog ciklusa i mejoze</li> </ul> <p><b>opisuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>----</li> <li>-vezu biologije i drugih nauka; ----</li> <li>-istraživački postupak i jednostavni ogled</li> <li>-djelove ćelijske membrane i ćelijskog zida;</li> <li>-plazmolizu i deplazmolizu;</li> </ul> <p><b>imenuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-djelove mikroskopa</li> <li>-nivoe biološke organizacije</li> </ul> <p><b>nabraja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-neorganski i organski sastav ćelije</li> </ul> <p><b>prepriča svojim riječima:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ulogu i značaj vode, biogenih elemenata, ugljenih hidrata, masti, proteina i nukleinskih kisjelina</li> <li>tok mitoze i mejoze</li> </ul> <p><b>definiše:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-pojam monomer i polimer</li> <li>pojam osmoze,</li> </ul>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>dovede u vezu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-značaj biologije kao prirodne nauke sa izučavanjem razvoja, građe i funkcije živih sistema;</li> <li>-neophodnost znanja biologije u svakodnevnom životu i kao osnovu drugim naukama</li> <li>-dovodi u vezu stupnjevitost u strukturi i funkcionalnoj organizaciji živih sistema</li> <li>-građu i funkciju ćelijske membrane;</li> <li>-građu i funkciju ćelijskog zida;</li> <li>-građu i funkciju citoplazme;</li> <li>-građu i funkciju ćelijskih organeli;</li> <li>-građu i funkciju jedra;</li> <li>-hromatin i hromozom;</li> <li>-mitozu sa rastom organizma i obnavljanjem ćelija;</li> <li>-mejozu sa polnim procesom;</li> </ul> <p><b>uzročno-posljedično poveže:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-naučnu metodu i naučno istraživanje</li> <li>-aktivni i pasivni transport;</li> <li>-strukturu ćelijskog zida bakterija, gljiva i biljaka;</li> <li>-diobu zdravih ćelija i ćelija tumora,</li> <li>-ćelije tumora sa izmijenjenom</li> </ul>	<p><b>Učenik/Učenica treba da: ocijeni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-značaj biologije za svakodnevni život i druge nauke</li> <li>-značaj pasivnog i aktivnog transporta za žive sisteme;</li> <li>-važnost procesa u ćelijskim organelama</li> <li>-važnost jedra za ćeliju</li> <li>-značaj mitoze i mejoze za organizam</li> </ul> <p><b>preporuči:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-neku hipotezu, uradi eksperiment i samostalno doneće zaključak</li> </ul> <p><b>dokaže:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-stupnjevitost i funkcionalnu povezanost bioloških sistema organizacije</li> <li>-funkcije bioloških makromolekula (gradivnu, energetsku, transportnu, katalitičku, u prenosu informacija</li> <li>-proces plazmolize i deplazmolize;</li> </ul>

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

-dovede u vezu međusobnu povezanost organela i njihovo porijeklo (mitohondrija, hloroplasta) analizira građu i ulogu jedra -shematisuje strukturu hromatinu -ilustruje ćelijski ciklus -objasni faze i biološki značaj mitoze -ilustruje tok mejoze -upoređuje mitozu i mejozu	-selektivnu propustljivost ćelijske membrane; -aktivni i pasivni transport; -citoplazmu; -hromatin; hromozom;gen; genom; haploidan;diploidan  <b>prepozna:</b> -ćelijske organele i njihove djelove; djelove jedra	regulacijom njihovog ćelijskog ciklusa  <b>samostalno pravi preparate</b> i uspješno rukuje sa mikroskopom <b>navodi primjere:</b> -bioloških nivoa organizacije; -monomera i polimera <b>izvodi zaključak o:</b> -građi i značaju biogenih elemenata, vode, ugljenih hidrata, masti, proteina i nukleinskih kiselina -o međusobnoj povezanosti organela -da se u interfazi udvostručava količina genetičkog materijala;	-međusobnu povezanost ćelijskih organela; -fizičku vezu hromozoma, gena, DNK; <b>predloži svoje rješenje za:</b> konsrukciju modela: ćelije i ćelijskih organela, jedra, DNK, mitoze i mejoze
--	---	---	---

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

II Klasifikacioni period	<b>Minimalni zahtjevi</b>	<b>Osnovni zahtjevi</b>	<b>Napredni zahtjevi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-analizira metabolizam ćelije</li> <li>-objasni da su enzimi neophodni za odvijanje metaboličkih procesa</li> <li>-ilustruje strukturu i djelovanje enzima</li> <li>-uporedi građu i funkciju ATP, NAD, FAD i NADP</li> <li>-analizira značaj fotosintetskih pigmenata</li> <li>-dovodi u vezu građu hloroplasta i njegove uloge u fotosintezi</li> <li>-upoređuje svijetlu i tamnu fazu fotosinteze</li> <li>-objasni značaj fotosinteze za život na Zemlji</li> <li>-analizira tok i značaj ćelijskog disanja</li> <li>-objasni ulogu mitohondrija u ćelijskom disanju</li> <li>-razlikuje aerobne i anaerobne procese</li> <li>-objašnjava značaj vrenja</li> <li>-analizira primjenu vrenja u biotehnologiji</li> <li>-objasni značaj otkrića D. Ivanovskog</li> <li>-ilustruje gradju i reprodukciju virusa</li> <li>-objasni neke viroze i mogućnosti zaštite</li> <li>-objasni oblik, građu, ishranu i raznovrsnost bakterija</li> <li>-analizira značaj bakterija ( prirodi, svakodnevnom životu čovjeka i u nauci)</li> <li>-objasni građu i značaj cijanobakterija</li> <li>-definiše pojmove taksonomija, sistematika, filogenija, taksonomska kategorija, binarna nomenklatura</li> <li>-obrazlaže značaj naučne klasifikacije</li> <li>-upoređuje vrstu kao osnovnu taksonomsku kategoriju sa većim taksonomskim kategorijama</li> <li>-objasni da se organizmi svrstavaju u</li> </ul>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>navede:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-oblik i veličinu ćelije;</li> <li>-razliku biljne, životinske i ćelije gljive;</li> <li>-primjere za anaboličke i kataboličke procese;</li> <li>-faktore koji utiču na intenzitet fotosinteze;</li> <li>-kada nastaju glavni produkti fotosinteze;</li> </ul> <p><b>definiše:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ćeliju;</li> <li>-eukariotske i prokariotske ćelije;</li> <li>-metabolizam, anabolizam i katabolizam;</li> <li>-enzim;</li> <li>-ATP; NAD, FAD i NADP;</li> <li>-OTOSINTEZU;</li> <li>-autotrofan; heterotrofan</li> <li>-ćelijsko disanje,</li> <li>- vrenje, virus, viroide, prione;</li> <li>-akronime i pojmove: HIV, AIDS;</li> <li>-koke, bacile, spirile i vibrione;</li> <li>-adaptabilnost</li> <li>-patogenost</li> <li>-pasterizacije, sterilizacije, dezinfekcije</li> </ul> <p><b>opиše:</b></p>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>uporedi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-građu prokariotske i eukariotske ćelije;</li> <li>-anaboličke i kataboličke procese;</li> <li>-građu NAD i NADP;</li> <li>-svijetlu i tamnu fazu fotosinteze;</li> <li>-foto-fosforilaciju i oksidativnu fosforilaciju;</li> <li>-alkoholno, mlijeko, kiselinsko i propionsko vrenje</li> <li>-energetski značaj vrenja i ćelijskog disanja</li> <li>-energetski značaj vrenja i ćelijskog disanja;</li> <li>-alkoholno, mlijeko i propionsko vrenje;</li> <li>-acelularnu građu virusa i njihovu raznolikost;</li> <li>-viruse, viroide, prione;</li> <li>-lizogeni i litički ciklus;</li> <li>-eukariotske i bakterijske ćelije;</li> <li>-pasterizaciju, sterilizaciju, dezinfekciju;</li> </ul> <p><b>dovodi u vezu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-građu i dejstvo enzima (ključ-brava);</li> <li>-ATP i razgradnju organskih molekula (glikoliza, ćelijsko disanje)</li> <li>-temperaturu, pH i supstrat sa</li> </ul>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>dokaže:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-anabolički ili katabolički proces;</li> <li>-prisustvo fotosintetičkih pigmenata u listu biljke;</li> <li>-prisustvo ugljen-dioksida u izdahnutom vazduhu;</li> <li>-dejsvo amilaze na skrob;</li> </ul> <p><b>otkriva primjere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-korišćenja enzima u svakodnevnom životu (za proizvodnju deterdženata, u prehrambenoj industriji...);</li> </ul> <p><b>ocjeni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-značaj fotosinteze za život na Zemlji;</li> <li>-značaj vrenja u svakodnevnom životu;</li> <li>-značaj vrenja u svakodnevnom životu</li> <li>-prevenciju kao mogućnost zaštite od virusa;</li> <li>-biotehnološki značaj bakterija</li> <li>-odnos korisnih i štetnih bakterija;</li> </ul> <p><b>zaključi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-da u fotosintezi ATP nastaje iz svjetlosne energije</li> </ul>

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

<p>taksonomske kategorije na osnovu srodnosti          -poznaće princip korištenja ključeva za determinaciju          -upoređuje autotrofne i heterotrofne protiste          -opisuje građu i načine razmnožavanja protista          -opisuje staništa i ekologiju različitih grupa algi          -navodi važne vrste algi koje žive u Crnoj Gori          -opisuje značaj algi u prirodi i značaj za čovjeka</p>	<p>-proces fotosinteze (svijetla i tamna faza);          -proces celijskog disanja (glikoliza, Krepsov ciklus i oksidativna fosforilacija);          -tok vrenja,          -otkriće virusa;          -reprodukciiju virusa;          -razmnožavanje bakterija  <b>prepriča svojim riječima:</b>          -značaj i dejstvo enzima;          -razliku celijskog ciklusa i vrenja</p>	<p>dejstvom enzima;          -otosintetičke pigmente sa fotosintezom;          -Kalvinov i Krepsov ciklus          -otkriće i značaj rada D. Ivanovskog;          -načine zaražavanja HIV-om i mogućnosti zaštite;          -dejstvo antibiotika na bakterije;  <b>uzročno-posljedično poveže:</b>          -bakterije prema načinu na koji obezbjeđuju energiju (heterotrofne, autotrofne);  <b>daje primjere:</b>          -anaboličkih i kataboličkih procesa;          -autotrofnih heterotrofnih organizama</p>	<p>-da bakterije omogućavaju procese truljenja, fermentacije i da je ta aktivnost bakterija važna za održanje ekosistema;          -o posljedicama prekomjernog korišćenja antibiotika  <b>daje primjere za:</b>          -primjenu postupaka pasterizacije, sterilizacije, dezinfekcije</p>
<p><b>III klasifikacioni period</b></p> <p>-opisuje građu gljiva, načine ishrane, razmnožavanja          -navodi predstavnike različitih grupa gljiva (sa naglaskom na vrste koje žive u Crnoj Gori/jestive i otrovne)          -obrazlaže značaj gljiva u prirodi i značaj za čovjeka          -razumije šta je mikoriza i objašnjava njen značaj          -objasni građu, razmnožavanje i ekologiju lišajeva          -navodi podjelu lišajeva na korasti, listasti i žbunasti          -upoređuje tvorna i trajna tkiva          -opisuje građu, položaj i ulogu meristema          -upoređuje građe i uloge trajnih tkiva</p>	<p><b>Minimalni zahtjevi</b></p> <p>Učenik/Učenica treba da:  <b>navede:</b>          -predstavnike različitih grupa gljiva (sa naglaskom na vrste koje žive u Crnoj Gori/jestive i otrovne)          -podjelu lišajeva na korasti, listasti i žbunasti          -biljne organe          -predstavnike rastavića i prečica  <b>definiše:</b>          -pojam-hifa, mikoriza,septa          -mikoriza          -trajna i tvorna tikiva          -arhegonije,anteridije          -cvijet,plod,sjeme</p>	<p><b>Osnovni zahtjevi</b></p> <p>Učenik/Učenica treba da:  <b>uporedi:</b>          - građe i uloge trajnih tkiva          - primarnu i sekundarnu građu biljnih organa          - građu monokotiledonih i dikotiledonih biljaka na primjerima  <b>dovede u vezu:</b>          - građu sa funkcijom lista, stabla i korijena          -građu sa unkcijom cvijeta,ploda i sjemena          -mahovine sa kopnenim načinom života          -rinofite sa prečicama</p>	<p><b>Napredni zahtjevi</b></p> <p>Učenik/Učenica treba da:  <b>predloži svoje rješenje:</b>          -samostalno pomoću ključa determiniše biljke          -zaštita šuma u okruženju  <b>ocjeni:</b>          -značaj gljiva u prirodi i značaj za čovjeka          -značaj mikorize          -značaj golosjemenica i skrivenosjemenica u prirodi i značaj za čovjeka          -značaj lišaja kao bioindikatora  <b>dokaže:</b>          - značaj sjemena i plodnika</p>

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

<ul style="list-style-type: none"> <li>-analizira korelacije između građe tkiva i njegove uloge</li> <li>-objasni građu biljnih organa</li> <li>-upoređuje primarnu i sekundarnu građu biljnih organa</li> <li>-opisuje građu mahovina i staništa koja naseljavaju</li> <li>-navodi klasifikaciju mahovina i predstavnike grupe</li> <li>-analizira građu paprati i staništa koja naseljavaju</li> <li>-navodi klasifikaciju paprati i predstavnike grupe</li> <li>-opisuje osnovne karakteristike i navodi predstavnike rastavića i prečica</li> <li>-objasni značaj sjemena i plodnika</li> <li>-opisuje građu šišarke i cvijeta</li> <li>-objasni sličnosti i razlike između golosjemenica i skrivenosjemenica</li> <li>-upoređuje građu monokotiledonih i dikotiledonih biljaka na primjerima</li> <li>-determiniše građu monokotiledonih i dikotiledonih biljaka na primjerima</li> <li>-prepoznaće neke golosjemenice i skrivenosjemenice iz okoline</li> <li>-obrazlaže značaj golosjemenica i skrivenosjemenica u prirodi i značaj za čovjeka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-protonema</li> <li>-protalijum</li> <li><b>opиše:</b></li> <li>-građu gljiva, načine ishrane, razmnožavanja           <ul style="list-style-type: none"> <li>- građu, položaj i ulogu meristema</li> <li>- građu lista, stabla i korijena</li> <li>- građu mahovina i staništa koja naseljavaju</li> <li>- građu paprati i staništa koja naseljavaju</li> <li>- osnovne karakteristike prečica i rastavića</li> <li>-cikluse razvića:mahovina,paprati i cvjetnica</li> </ul> </li> <li><b>imenuje:</b></li> <li>- korasti, listasti i žbunasti</li> <li>-djelove mahovina</li> <li>- građu šišarke i cvijeta</li> <li>-neke golosjemenice i skrivenosjemenice iz okoline</li> <li><b>odredi:</b></li> <li>--vrste mahovina, paprat i golosjemenica</li> <li>-na osnovu građe monokotiledone i dikotiledonu biljaku</li> </ul>	<p><b>klasificuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-trajna tkiva</li> <li>- paprati i predstavnike grupe</li> <li>-familije monokotiledonih biljaka</li> <li>-familije dikotiledonih biljaka</li> </ul> <p><b>uzročno-poljedično poveže:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-korelacije između građe tkiva i njegove uloge</li> <li>-mahovine i predstavnike grupe</li> <li>-ciklus razvića sa uslovima života</li> </ul> <p><b>riješi problem:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-kako voda iz korijena dođe do lista</li> <li>-spriječiti eroziju</li> <li>-osvježiti sivilo gradskih zgrada</li> </ul>	<p>determiniše građu monokotiledonih i dikotiledonih biljaka na primjerima</p> <p>-funkciju sjemena</p> <p>-na osnovu prisustva lišajeva da li je vazduh Podgorice čist</p> <p>-da se u listu oslobođa ugljen dioksid</p> <p><b>planira:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-istaživanje- dominantne vrste monokotiledonih i dikotiledonih biljaka u okruženju</li> </ul>
--	---	---	---

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

IV klasifikacioni period/Standardi znanja	<b>Minimalni zahtjevi</b>	<b>Osnovni zahtjevi</b>	<b>Napredni zahtjevi</b>
<p>-objasni građu, načine: ishrane, kretanja, razmnožavanja heterotrofnih protista</p> <p>-objasni teorije o postanku životinja</p> <p>-predstavlja organizaciju i simetriju životinja</p> <p>-razlikuje načine razmnožavanja životinja</p> <p>-objasni građu i rasprostranjenje sundera</p> <p>-upoređuje odlike tjelesne organizacije i glavne predstavnike dupljara</p> <p>-objasni karakteristike spoljašnje i unutrašnje građe pljosnatih crva sa osvrtom na parazitske predstavnike</p> <p>-analizira odlike tjelesne organizacije pseudocelomata sa osvrtom na parazitske predstavnike</p> <p>-opisuje građu, ekologiju, podjelu, glavne predstavnike i značaj mekušaca</p> <p>-shvata značaj homomerne segmentacije tijela na primjeru kišne gliste</p> <p>-produbi znanje o građi, ekologiji i podjeli zglavkara</p> <p>-shvati značaj raka i paukolikih zglavkara</p> <p>-shvati značaj insekata u humanoj i veterinarskoj medicini (paraziti i prenosioци zaraznih oboljenja, korisni insekti).</p> <p>objasni karakteristike tjelesne organizacije, podjelu i značaj bodljokožaca</p> <p>-upoređuje evolutivni razvitak sistema organa različitih tipova beskičmenjaka</p> <p>-upoređuje cikluse razvića beskičmenjaka</p> <p>-objasni osnovne karakteristike i podjelu hordata sa osvrtom na karakteristike amfioksusa</p>	<p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>navede:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- teorije o postanku životinja</li> <li>- karakteristike tjelesne organizacije bodljokožaca</li> <li>- podjelu riba, vodozemaca, gmizavaca, ptica i sisara</li> <li>- dokaze evolucije</li> </ul> <p><b>definiše:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-heterotrofnr protiste</li> <li>-tipove organizacije sundera (askon,sikon ileukon)</li> <li>-polip i meduze</li> <li>-homonomna segmentacija</li> <li>-pseudocelom, celoms</li> <li>- anamnioti i amnioti</li> <li>- evoluciju, filogeniju, paleontologiju</li> </ul> <p><b>opиše:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- građu, načine: ishrane, kretanja, razmnožavanja heterotrofnih protista</li> <li>- građu i rasprostranjenje sundera</li> <li>-ciklus razvića dupljara</li> <li>- karakteristike spoljašnje i unutrašnje građe pljosnatih crva sa osvrtom na parazitske predstavnike</li> <li>-građu, ekologiju, podjelu, glavne predstavnike i značaj mekušaca</li> <li>- odlike tjelesne organizacije</li> </ul>	<p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>uporedi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odlike tjelesne organizacije i glavne predstavnike dupljara</li> <li>- načine razmnožavanja životinja</li> <li>- evolutivni razvitak sistema organa različitih tipova beskičmenjaka</li> <li>- cikluse razvića beskičmenjaka</li> <li>- uporedi i analizira teorije evolucije</li> <li>- etape u evolutivnom razvitku čovjeka</li> </ul> <p><b>dovede u vezu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-simetriju sa načinom kretanja</li> <li>-redukciju crijevnog sistema sa načinom života parazita</li> <li>-oblik tijela sa uslovima života riba</li> <li>-punoglavca sa evolutivnim porijeklom vodozemaca</li> <li>-bodljokožce sa hordatima</li> <li>-razvoj ekstraembrionalnih omotača sa kopnenim načinom života</li> <li>- adaptacije gmizavaca sa kopnenim načinom života</li> <li>- adaptacije ptica na specifičan način života</li> </ul> <p><b>klasificuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- heterotrofne protiste</li> <li>-sundere na osnovu građe</li> <li>-dupljare na osnovu razvića</li> <li>-pljosnate crve na osnovu načina života</li> </ul>	<p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>predloži svoje rješenje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-zaštite od štetnih heterotrofnih protista</li> <li>- zaštite od parazitskih predstavnika pljosnatih i valjkastih crva</li> <li>-izrade entomoloških zbirk</li> <li>--za jasno razlikovanje anamniota i amniota</li> </ul> <p><b>ocijeni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-značaj insekata u humanoj i veterinarskoj medicini (paraziti i prenosioци zaraznih oboljenja, korisni insekti).</li> <li>- značaj raka i paukolikih zglavkara</li> <li>-postanak vrsta, teorije specijacije i izumiranje vrsta</li> <li>- biološku i kulturnu evoluciju čovjeka</li> </ul> <p><b>dokaže:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-građu heterotrofnih protista (posmatranjem pod mikroskopom)</li> <li>-da susunderi organizmi bez organa</li> <li>-razliku hidre i meduze</li> <li>-razliku parenhima i pseudoceloma</li> </ul>

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

<ul style="list-style-type: none"> <li>-produbi znanja o građi, značaju i glavnim predstavnicima riba</li> <li>-produbi znanje o građi, značaju i glavnim predstavnicima vodozemaca</li> <li>-povezuje adaptacije gmizavaca sa kopnenim načinom života, znaju klasifikaciju i značaj gmizavaca</li> <li>-objašnjava adaptacije ptica na specifičan način života, njihovu klasifikaciju i značaj</li> <li>-produbi znanje o građi, podjeli značaju i adaptaciji sisara</li> <li>-upoređuje evolutivni razvoj kičmenjaka</li> <li>-objašnjava pojam evolucije, filogenije i evolucije biologije</li> <li>-uporedi i analizira teorije evolucije</li> <li>-objasni dokaze evolucije</li> <li>-obrazlaže postanak vrsta, teorije specijacije i izumiranje vrsta</li> <li>-uporedi etape u evolutivnom razvitu čovjeka</li> <li>-obrazlaže biološku i kulturnu evoluciju čovjeka</li> </ul>	<p>pseudocelomata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osnovne karakteristike hordata sa osvrtom na karakteristike amfioksusa</li> <li>- građi i značaju: riba, vodozemaca, gmizavaca, ptica i sisara</li> </ul> <p><b>imenuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-vrste heterotrofnih protista</li> <li>-vrste sunđera</li> <li>-vrste dupljera</li> <li>-grupe i vrste makušaca</li> <li>-grupe i vrste riba</li> <li>-parazitske predstavnike pseudocelomata</li> <li>-vrste riba, vodozemaca, gmizavaca, ptica i sisara</li> </ul> <p><b>odredi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-parazitske predstavnike pseudocelomata</li> <li>-grupe zglavkara</li> <li>-redove i vrste insekata</li> <li>-grupe riba</li> </ul> <p><b>prepriča svojim riječima:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizaciju i simetriju životinja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-parazitske pseudoceeloate</li> <li>- bodljoookžce</li> <li>-gmizavce na osnovu evolutivnog značaja</li> </ul> <p><b>uzročno-poljedično poveže:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adaptacije: riba,vodozemaca,gmizavaca,ptica i sisara na uslove života</li> </ul> <p><b>da da svoje primjere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-uslova za evolutivni razvoj životinja</li> <li>-karakterističnih vrsta beskičmenjaka i kičmenjaka</li> <li>-filogenetskog razvoja određene vrste</li> <li>-biološke i kulturne evolucije čovjeka</li> </ul>	<p>-značaj plaštane duplje</p> <p><b>planira:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-terenski rad, sakupljanje, determinisanje, konzervaciju i prezentovanje vrsta beskičmenjaka i kičmenjaka</li> </ul>
--	---	--	---

### III razred

<i>Klasifikacioni period/ Standard znanja</i>	<i>Minimalni zahtjevi</i>	<i>Osnovni zahtjevi</i>	<i>Napredni zahtjevi</i>
<b>I Klasifikacioni period</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zna gametogenezu I individualno razviće</li> <li>- definisati što je tkivo, organ, organski sistem</li> <li>- građu i ulogu kože, kožne tvorevine i kožne žlezde</li> <li>- značaj higijene i zaštite kože i karakteristične kožne bolesti</li> <li>- objasniti građu i ulogu kosti, veze među kostima i tipove kostiju prepoznati kosti čovječjega skeleta</li> <li>- prevenciju, najčešće bolesti i povrede kostiju i kako pojedini faktori utiču na normalan i pravilan razvoj skeleta</li> <li>- osnovnu građu, podjelu i ulogu mišića</li> <li>- prevenciju, najčešća oštećenja i bolesti mišićnoga sistema</li> <li>- kako su mišići povezani međusobno, a kako za kosti</li> <li>- koji su regulacijski sistemi</li> <li>- objasniti pojmove <i>endokrina žlezda</i> i <i>hormon</i></li> <li>- koje su endokrine žlezde čovjeka i gdje se nalaze u tijelu</li> <li>- kako pojedini hormoni djeluju u čovječjem organizmu</li> <li>- objasniti negativnu povratnu spregu</li> <li>- koje su posljedice nepravilnoga funkcionisanja endokrinih žlezda</li> </ul>	<p>Učenik/učenica treba da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>-navede:</b> vrste tkiva, njihovu ulogu u obrazovanju organa i udruživanje u organske sisteme</li> <li><b>-opisuje:</b> -- gametogenezu I individualno razviće građu i ulogu kože, značaj higijene i karakteristične kožne bolesti</li> <li><b>-imenuje:</b> tipove kostiju i kosti čovječjeg skeleta</li> <li><b>-nabraja:</b> najčešće bolesti i povrede kostiju kao i faktore koji utiču na normalan i pravilan razvoj skeletal</li> <li><b>-prepriča svojim riječima:</b> građu, podjelu i ulogu mišića; koja su najčešća oštećenja i bolesti mišićnog sistema; kako se mišići međusobno povezuju a kako za kost</li> <li><b>-definiše:</b> pojmove: gametogeneza, ontogenetsko razviće, totipotentnost, pluripotentnost, endokrina žlezda i hormone</li> </ul>	<p>Učenik/učenica treba da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>-uporedi:</b> građu i ulogu različitih vrsta tkiva</li> <li>spermatogenezu i oogenetu</li> <li><b>-uzročno-posljedično poveže:</b> obrazovanje i građu organa sa njegovom funkcijom na primjeru kože</li> <li><b>-dovodi u vezu:</b> značaj građe i tipova kostiju sa nihovom ulogom u zaštiti unutrašnjih organa i omogućavanju kretanja zajedno sa mišićima i zglobovima; prevenciju, bolesti i faktore koji utiču na razvoj skeleta</li> <li><b>-klasificuje:</b> mišiće na osnovu oblika i građe</li> <li><b>-izvodi zaključak o:</b> građi i značaju pravilnog funkcionisanja endokrinih žlezda; djelovanju hormona na organizam</li> </ul>	<p>Učenik/učenica treba da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>-rangira:</b> tkiva po složenosti građe</li> <li><b>-ocijeni:</b> značaj kože za zaštitu i normalno funkcionisanje organizma</li> <li><b>-dokaže:</b> kako neki faktori utiču na razvoj skeletnog sistema</li> <li><b>-preporuči:</b> neku hipotezu, uradi eksperiment i samostalno doneše zaključak o funkcionisanju mišićnog sistema</li> <li><b>-daje primjere:</b> endokrinih žlezda koje funkcionisu po principu negativne, odnosno pozitivne povratne spregue</li> </ul>

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

<i>Klasifikacioni period/ Standardi znanja</i>	<i>Minimalni zahtjevi</i>	<i>Osnovni zahtjevi</i>	<i>Napredni zahtjevi</i>
<b>II Klasifikacioni period</b>  -građu i ulogu nervne ćelije, nervnoga tkiva i nervnoga sistema - definisati pojam draži i nadražaja - objasniti potencijal mirovanja i akcioni potencijal - definisati pojam sinapse - navesti neke medijatore i objasniti njihovo djelovanje - objasniti refleksni luk - objasniti funkciju vegetativnoga nervnog sistema - građu i ulogu centralnoga nervnog sistema - prevenciju, najčešća oštećenja i bolesti nervnoga sistema - objasniti vezu nervnoga i humoralnoga sistema - na primjerima objasniti pojam homeostaze - vrste receptora, osnovnu građu, funkciju, djelovanje i oboljenja čula	Učenik/učenica treba da:  <b>-opisuje:</b> građu i ulogu nervne ćelije i nervnog tkiva; građu i funkciju čula <b>-definiše:</b> pojmove :draž, nadražaj, sinapsa, homeostaza; refleksni luk <b>-nabraja:</b> vrste nervnih ćelija; medijatore; djelove nervnog sistema; vrste receptora <b>-pričava svojim riječima:</b> potencijal mirovanja i akcioni potencijal; refleksni luk; funkciju vegetativnog nervnog sistema; građu i ulogu centralnog nervnog sistema; djelovanje čula <b>-navodi:</b> oštećenja i bolesti nervnog sistema; oboljenja čula	Učenik/učenica treba da:  <b>-dovodi u vezu:</b> građu i ulogu nervne ćelije; građu i ulogu vegetativnog nervnog sistema; građu i ulogu centralnog nervnog sistema; građu i ulogu čula <b>-upoređuje:</b> potencijal mirovanja i akcioni potencijal; tipove sinapsi; vrste i djelovanje medijatora <b>-izvodi zaključak:</b> da je refleks reakcija organizma na draž; o vezi nervnog i humoralnog sistema <b>-navodi primjere:</b> za uslovne i bezuslovne reflekse; da objasni pojam homeostaze	Učenik/učenica treba da:  <b>-ocijeni:</b> značaj pravilnog funkcionisanja nervnog sistema za organizam; značaj mirovnog i akcioniog potencijala za prenos nervnog impulsa; važnost djelovanja čulnog sistema <b>-dokaže:</b> proces nastanka refleksa; vezu nervnog i humoralnog sistema; značaj homeostaze <b>-predloži svoje rješenje:</b> za izradu modela oka

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

<b>Klasifikacioni period/ Standard znanja</b>	<b>Minimalni zahtjevi</b>	<b>Osnovni zahtjevi</b>	<b>Napredni zahtjevi</b>
<b>III Klasifikacioni period</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-koje su tjelesne tečnosti</li> <li>- sastav krvi i funkciju</li> <li>- građu srca, inervaciju i rad srca</li> <li>- osobine krvnih sudova, objasniti veliki i mali krvotok</li> <li>- što je krvni pritisak</li> <li>- što je puls</li> <li>- koje su preventivne mjere i koje su najčešće bolesti krvi, srca, krvnih sudova</li> <li>- građu i ulogu limfe i limfnih čvorova</li> <li>- djelovanje i ulogu imunoga sistema</li> <li>- objasniti pojmove <i>antigen</i> i <i>antitijelo</i></li> <li>- primjere aktivnoga i pasivnoga imuniteta</li> <li>- objasniti značaj disanja za normalno odvijanje bioloških procesa</li> <li>- građu sistema organa za disanje i njegovu funkciju</li> <li>- razliku između ćelijskoga i plućnoga disanja</li> <li>- najčešće bolesti organa za disanje i mjere zaštite</li> <li>- građu i ulogu sistema za varenje i značaj probavnih žlijezda</li> <li>- ulogu enzima u procesu razlaganja hrane</li> <li>- objasniti značaj resorpcije u procesu varenja hrane</li> <li>- prevenciju, neke najčešće bolesti organa za varenje i preventivne mjere</li> <li>- građu i funkciju organa za izlučivanje</li> <li>- objasniti funkciju Henleove petlje</li> <li>- razlike u građi između primarne i sekundarne mokraće</li> <li>- najčešće bolesti bubrega</li> </ul>	<p>Učenik/učenica treba da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>-navede:</b> koje su tjelesne tečnosti; osobine krvnih sudova; primjere aktivnog i pasivnog imuniteta; razliku između ćelijskog i plućnog disanja; razliku između primarne i sekundarne mokraće;</li> <li><b>-opisuje:</b> sastav krvi i funkciju; građu i rad srca; građu i ulogu limfe i limfnih čvorova; građu i funkciju sistema za disanje; građu i ulogu sistema za varenje; građu i ulogu organa za izlučivanje</li> <li><b>-nabraja:</b> najčešće bolesti krvi, srca i krvnih sudova; bolesti organa za disanje i mjere zaštite; bolesti organa za varenje i preventivne mjere; najčešće bolesti bubrega</li> <li><b>-priprema svojim riječima:</b> djelovanje i ulogu imunog sistema; značaj probavnih žlijezda i ulogu enzima u procesu razlaganja hrane; značaj resorpcije u procesu varenja; funkciju Henleove petlje</li> <li><b>-definiše:</b> krvni pritisak i puls; pojmove antigen i antitijelo;</li> </ul>	<p>Učenik/učenica treba da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>-uporedi:</b> osobine krvnih sudova; veliki i mali krvotok; aktivni i pasivni imunitet; ćelijsko i plućno disanje;</li> <li><b>-dovodi u vezu:</b> sastav krvi i funkciju; građu, inervaciju i rad srca; građu i ulogu limfe i limfnih čvorova; građu i funkciju sistema organa za varenje; građu i funkciju organa za izlučivanje</li> <li><b>-izvodi zaključak o:</b> značaju krvnog pritiska i pulsa za cirkulaciju; značaju disanja za normalno odvijanje bioloških procesa; značaju probavnih žlijezda; značaju enzima u procesu varenja hrane</li> <li><b>-uzročno-posljedično poveže:</b> način života sa najčešćim bolestima krvi, srca, krvnih sudova, organa za disanje i varenje</li> </ul>	<p>Učenik/učenica treba da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>-ocjeni:</b> značaj krvi i krvnih sudova za transport gasova i hranljivih materija; značaj imunog sistema; značaj disanja za normalno odvijanje bioloških procesa; značaj resorpcije u procesu varenja hrane</li> <li><b>-dokaže:</b> kako fizički napor utiče na krvni pritisak i puls; ulogu enzima u procesu razlaganja hrane</li> <li><b>-daje primjere:</b> aktivnog i pasivnog imuniteta</li> <li><b>-predloži:</b> mjere prevencije za bolesti krvi, srca, krvnih sudova, organa za disanje, varenje i izlučivanje</li> </ul>

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

<b>Klasifikacioni period/ Standard znanja</b>	<b>Minimalni zahtjevi</b>	<b>Osnovni zahtjevi</b>	<b>Napredni zahtjevi</b>
<b>IV Klasifikacioni period</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-građu i funkciju ženskih i muških polnih organa</li> <li>- objasniti ulogu polnih hormona u stvaranju primarnih i sekundarnih polnih karakteristika</li> <li>- odvijanje mjesecnoga polnog ciklusa žene</li> <li>- koje su mjere za kontracepciju</li> <li>- značaj higijene polnih organa</li> <li>- prevenciju najčešćih polnih bolesti</li> <li>- koje se morfološke promjene dešavaju tokom oplođenja</li> <li>- faze razvijanja zametka i ploda</li> <li>- koje su promjene u toku trudnoće i što sve može ugroziti normalan tok trudnoće</li> <li>- građu i replikaciju DNK i njen značaj</li> <li>- građu i funkcije informacione, ribozomalne i transportne RNK</li> <li>- što je genetički kod, kodon, antikodon</li> <li>- što je transkripcija i translacija</li> <li>- biosintezu proteina i njen značaj</li> <li>- razliku između genotipa i fenotipa</li> <li>- primjere dominantnoga i recesivnoga nasljedivanja</li> <li>- način na koji dolazi do genetske determinacije pola kod čovjeka</li> <li>- što su kariotip, kariogram, idiogram</li> <li>- nastanak različitih nasljednih bolesti</li> <li>- važnost genetskoga savjetovanja i prenatalne dijagnoze</li> <li>- filogenetsko stablo primata</li> <li>- razlike između socijalne i kulturne evolucije.</li> </ul>	<p>Učenik/učenica treba da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>-opisuje:</b> građu i funkciju ženskih i muških polnih organa; replikaciju, transkripciju i translaciju; gametogenezu; građu i značaj DNK i RNK ; dominantno i recesivno nasljedivanje; filogenetsko stablo primata</li> <li><b>-nabraja:</b> faze razvijanja zametka i ploda, tipove RNK</li> <li><b>-navodi:</b> koje su mjere za kontracepciju; značaj higijene polnih organa; prevenciju najčešćih polnih bolesti ; koje su promjene u trudnoći i što sve može ugroziti njen normalan tok; razliku između genotipa i fenotipa; važnost genetskog savjetovanja i prenatalne dijagnoze; razlike između socijalne i kulturne evolucije</li> <li><b>-prepiča svojim riječima:</b> ulogu polnih hormona u stvaranju primarnih i sekundarnih polnih karakteristika; odvijanje mjesecnoga polnog ciklusa kod žene; biosintezu protein i njen značaj</li> <li><b>-definiše pojmove:</b> genetički kod, kodon, antikodon, kariotip, kariogram, idiogram</li> </ul>	<p>Učenik/učenica treba da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>-dovodi u vezu:</b> građu i funkciju muških polnih organa; socijalnu i kulturnu evoluciju</li> <li><b>-izvodi zaključak o:</b>značaju polnih hormona u stvaranju primarnih i sekundarnih polnih karakteristika; značaju higijene polnih organa; značaju kontracepcije u prevenciji najčešćih polnih bolesti; o nastanku najčešćih nasljednih bolesti; morfološkim promjenama koje se dešavaju tokom oplođenja</li> <li><b>-uzročno-posljedično poveže:</b> ulogu polnih hormona sa odvijanjem mjesecnog polnog ciklusa kod žene; ulogu DNK i RNK sa biosintezom proteina</li> <li><b>-uporedi:</b> građu i funkcije DNK i RNK; kariotip, kariogram i idiogram;</li> <li><b>-navodi primjere:</b> dominantnog i recesivnog nasljedivanja</li> </ul>	<p>Učenik/učenica treba da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>-ocjeni:</b> značaj polnih hormona za pravilan razvoj i funkciju ženskih i muških polnih organa; značaj biosinteze protein; važnost genetskog savjetovanja i prenatalne dijagnoze</li> <li><b>-daje primjere:</b> dominantnog i recesivnog nasljedivanja; nastanka različitih nasljednih bolesti</li> <li><b>-predloži:</b> mjere prevencije najčešćih polnih bolesti; svoje rješenje za izradu kariotipa, kariograma i idiograma</li> <li><b>-zaključi:</b> kako dolazi do genetske determinacije pola kod čovjeka</li> </ul>

--	--	--	--

**IV razred- Molekularna biologija i genetika**

<i>Klasifikacioni period/Standard znanja</i>	<i>Minimalni zahtjevi</i>	<i>Osnovni zahtjevi</i>	<i>Napredni zahtjevi</i>
--	---------------------------	-------------------------	--------------------------

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

<p><b>I klasifikacioni period/Standard znanja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zna predmet i značaj izučavanja molekularne biologije,</li> <li>- poznaje genetičke discipline,</li> <li>- objašnjava primarnu i sekundarnu strukturu nukleinskih kiselina,</li> <li>- objašnjava biološku ulogu nukleinskih kiselina,</li> <li>- zna hromozomsку garnituru čovjeka,</li> <li>- opisuje kariotip, kariogram, idiogram,</li> <li>- zna numeričke i morfološke odlike humanog kariotipa</li> <li>- zna proces replikacije</li> <li>- opisuje oštećenja i reparaciju DNK</li> <li>- zna proces transkripcije,</li> </ul>	<p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>navede:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-područja izučavanja molekularne biologije i genetika</li> <li>-faze replikacije</li> </ul> <p><b>opisuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-građu molekula DNK</li> <li>- kariotip, kariogram, idiogram,</li> <li>- hromozomsku garnituru čovjeka</li> <li>-tok replikacije</li> <li>-oštećenja i reparaciju molekula DNK</li> </ul> <p><b>imenuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-pakovanje molekula DNK u hromatin</li> </ul> <p><b>nabraja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- genetičke discipline</li> </ul> <p><b>definiše:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-molekularnu biologiju i genetiku</li> </ul>	<p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>upoređuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- primarnu i sekundarnu strukturu nukleinskih kiselina</li> <li>- kariotip, kariogram, idiogram,</li> </ul> <p><b>klasificiše:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-hromozome po redu i veličini</li> </ul> <p><b>dovede u vezu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-diobu ćelije sa replikacijom</li> </ul> <p><b>uzročno-posljedično poveže:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-građu i funkciju DNK</li> <li>-DNK i hromatin</li> </ul>	<p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>predloži svoje rješenje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-modela kariogram, idiogram</li> </ul> <p><b>ocjeni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- biološku ulogu nukleinskih kiselina,</li> <li>-numeričke i morfološke odlike humanog kariotipa</li> </ul> <p><b>preporuči:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-načine zaštite oštećenja DNK</li> </ul> <p><b>dokaže:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>--proces replikacije</li> </ul>
--	---	---	--

<b>II Klasifikacioni period</b>	<b>Minimalni zahtjevi</b>	<b>Osnovni zahtjevi</b>	<b>Napredni zahtjevi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-zna proces translacije,</li> <li>- objašnjava biosintezu proteina,</li> <li>- poznaje citoplazmatični genetički sistem,</li> <li>- opisuje prokariotske i eukariotske gene,</li> <li>- zna regulaciju aktivnosti gena,</li> <li>- poznaje primjenu DNK čipova,</li> <li>-poznaje operon bakterija i njegovo funkcionisanje,</li> <li>- objašnjava epigenetsko djelovanje naslednih faktora,</li> <li>-rješava zadatke iz oblasti translacije, transkripcije i operona bakterija,</li> <li>-zna pojam, područja i nivoe proučavanja genetičkih pojava i procesa,</li> <li>-zna gametogenetu (oogenezu i spermatogenezu),</li> <li>- zna čelijski ciklus,</li> <li>- zna genetički značaj dioba,</li> <li>- zna strukturu hromozoma i faze kroz koje prolazi prije, tokom i nakon diobe ćelije,</li> <li>- poznaje osnovna pravila nasleđivanja,</li> <li>- zna monohibridno i dihibridno nasleđivanje,</li> <li>- zna interakcije genskih alela u okviru jednog gena,</li> </ul>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>navede:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- citoplazmatični genetički sistem</li> </ul> <p><b>primjenu DNK čipova opisuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proces translacije</li> <li>- prokariotske i eukariotske gene</li> <li>-gametogenetu (oogenezu i spermatogenezu),</li> </ul> <p><b>imenuje:</b></p> <p><b>prepriča svojim riječima:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- operon bakterija i njegovo funkcionisanje</li> <li>-monohibridno i dihibridno nasleđivanje</li> </ul> <p><b>definiše:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>- DNK čipova</li> <li>-gametogenetu (oogenezu i spermatogenezu)</li> <li>- operon bakterija</li> </ul>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>upoređuje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prokariotske i eukariotske gene</li> <li>-spermatogenezu i oogenezu</li> <li>-monohibridno i dihibridno nasleđivanje</li> </ul> <p><b>klasificiše:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ćelije gametogeneze prema genetičkom materijalu</li> </ul> <p><b>dovede u vezu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-strukturu hromozoma i diobe ćelije</li> </ul> <p><b>uzročno-posljedično poveže:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-područja i nivoe proučavanja genetičkih pojava i procesa</li> <li>-uticaj medijuma za operon bakterija</li> </ul>	<p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>ocjeni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulaciju aktivnosti gena</li> <li>- genetički značaj dioba</li> <li>- čelijski ciklus</li> </ul> <p><b>dokaže:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-epigenetsko djelovanje naslednih faktora,</li> <li>- interakcije genskih alela u okviru jednog gena</li> </ul> <p><b>rješava zadatke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-iz oblasti translacije, transkripcije i operona bakterija</li> <li>-monohibridnog i dihibridnog nasleđivanja</li> </ul>

<b>III klasifikacioni period</b>	<b>Minimalni zahtjevi</b>	<b>Osnovni zahtjevi</b>	<b>Napredni zahtjevi</b>
<p>-objašnjava na primjerima dominatno – recessivno nasleđivanje, intermedijarno nasleđivanje, kodominatno nasleđivanje,</p> <p>-objašnjava na primjerima nasleđivanje vezano za pol,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zna majčinski uticaj u nasleđivanju,</li> <li>- zna genske mutacije,</li> <li>- zna promjene u strukturi hromozoma (delecija, duplikacija, inverzija, translokacija),</li> <li>- zna multiple alele,</li> <li>- zna oblike interakcije među genima (komplementarnost, aditivna poligenija, epistaza),</li> <li>- objašnjava rekombinacije (jednostruki i dvostruki crossing over),</li> <li>- zna interferenciju i koincidenciju,</li> <li>- zna promjene u broju hromozoma (poliploidija - auto i aloploidiju, aneuploidiju) i na primjerima objašnjava sindrome (Daunov, Tarnerov, Klinefekterov),</li> <li>- poznaje letalne malformacije,</li> <li>- poznaje bolesti koje treba tretirati tokom života (fenilketonurija, galaktozemija, hemofilija A tipa), koje nijesu inkopatibilne sa životom,</li> <li>- poznaje bolesti sa kasnom pojавom (Huntingtonova bolest, miotična distrofija, Alzheimerova bolest),</li> <li>- poznaje nasledne bolesti sa mogućim genima predispozicije (kancer, shizofrenija itd.),</li> <li>- objašnjava mutagene i mutagene činioce, njihov značaj i ulogu,</li> <li>- zna genetičku kontrolu razvića,</li> <li>- zna nasleđivanje kvantitativnih osobina,</li> <li>- poznaje nasledne poligenske bolesti,</li> <li>- zna nasleđivanje pola (vrijeme određivanja, tipovi</li> </ul>	<p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>navede:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nasledne bolesti sa mogućim genima predispozicije (kancer, shizofrenija itd.),</li> <li>- nasledne bolesti čovjeka</li> <li>- polno vezane hromozome</li> </ul> <p><b>opisuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- genske mutacije</li> <li>- promjene u broju hromozoma</li> <li>- letalne malformacije</li> <li>- (fenilketonurija, galaktozemija, hemofilija A tipa)</li> <li>- holandične gene i primjer osobine koju određuju</li> </ul> <p><b>prepriča svojim riječima:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Huntingtonovu bolest, miotična distrofiju, Alzheimerovu bolest</li> </ul> <p><b>definiše:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delecija, duplikacija, inverzija, translokacija</li> <li>- multiple alele</li> <li>- komplementarnost, aditivna poligenija, epistaza</li> <li>- crossingover</li> <li>- poliploidija - auto i aloploidiju, aneuploidiju</li> <li>- Hardi-Vajnbergov princip</li> <li>- mutacije, selekcija, migracija,</li> </ul>	<p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>upoređuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dominatno – recessivno nasleđivanje, intermedijarno i kodominatno nasleđivanje</li> <li>- interakcije među genima (komplementarnost, aditivna poligenija, epistaza),</li> <li>- jednostruki i dvostruki crossing over</li> <li>- fenilketonurija, galaktozemija, hemofilija A tipa</li> <li>- Huntingtonova bolest, miotična distrofija, Alzheimerova bolest</li> </ul> <p><b>klasificuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nasleđivanje pola (vrijeme određivanja, tipovi determinacije)</li> </ul> <p><b>dovede u vezu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- majčinski uticaj u nasleđivanju</li> <li>- interferenciju i koincidenciju</li> <li>- genetičku varijabilnost i biodiverzitet</li> <li>- genetičku ravnotežu populacije i faktore koji je remete</li> </ul> <p><b>uzročno-posljedično poveže:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oblike prirodnog i vještačkog transfera genetičkog materijala,</li> </ul> <p><b>navodi primjere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nasleđivanja vezanog za pol</li> <li>- majčinskog uticaja u nasleđivanju</li> </ul> <p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>ocjeni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mutagene i mutagene činioce, njihov značaj i ulogu,</li> <li>- genetičku kontrolu razvića</li> <li>- ulogu i značaj Barovog tijela</li> <li>- genetičku strukturu populacije</li> </ul> <p><b>preporuči:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- selekciju i oplemenjivanje biljaka i životinja,</li> </ul> <p><b>dokaže:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metode istraživanja u genetici</li> <li>- genetičku uslovljenošću ponašanja</li> <li>- evolucijske promjene u populaciji,</li> </ul> <p><b>rješava zadatke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iz rekombinacija</li> <li>- promjene u broju i strukturi hromozoma</li> <li>- Hardi-Vajnbergov principa</li> </ul>	

determinacije), - zna nasledne bolesti čovjeka, - zna polno vezane hromozome, - zna ulogu i značaj Barovog tijela, - zna metode istraživanja u genetici, - zna oblike prirodnog i vještačkog transfera genetičkog materijala, - zna holandične gene i primjer osobine koju određuju, - objašnjava genetičku varijabilnost i biodiverzitet, - zna genetičku uslovljenošću ponašanja, - zna genetičku strukturu populacije, - objašnjava Hardi-Vajnbergov princip, - analizira selekciju i oplemenjivanje biljaka i životinja, - zna genetički modifikovane organizme (GMO), - zna genetičku ravnotežu populacije i faktore koji je remete (mutacija, selekcija, migracija, drift), - objašnjava evolucijske promjene u populaciji	drift-	-- Daunov, Tarnerov, Klinefekterov sindrom --nasleđivanja kvantitativnih osobina - nasledne poligenske bolesti	
--	--------	--	--

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

IV klasifikacioni period/Standardi znanja	<b>Minimalni zahtjevi</b>	<b>Osnovni zahtjevi</b>	<b>Napredni zahtjevi</b>
<p>-- zna osnovna načela eugenetike,</p> <p>- zna nasleđivanje krvnih grupa,</p> <p>- zna genetičke osnove varijabilnosti antitijela,</p> <p>- zna osnovna saznanja o staranju organizma,</p> <p>- zna genetička saznanja o kanceru,</p> <p>zna indikacije za posjetu Genetičkog savetovališta,</p> <p>- zna da uradi rodoslovno stablo i odredi oblik nasleđivanja,</p> <p>- opisuje invazivne i neinvazivne metode genetičke dijagnostike i indikacije za njihovu primjenu,</p> <p>- zna osnovne odlike nisko i visoko rizične trudnoće,</p> <p>- poznaće metode potpomognute reprodukcije,</p> <p>- prepoznaće genetičke probleme – primarni nivo genetičkih testova,</p> <p>- zna što je sve potrebno za genetičku anamnezu,</p> <p>- objašnjavaju načela genetičkog savjetovanja.</p> <p>- poznaće specifične probleme u genetičkom savjetovanju (nepenetrantnost gena, varijabilna ekspresija, fenokopije, gonadni mozaicizam, konsagvinitet, lažno očinstvo, kasna pojava bolesti, itd.),</p> <p>- objašnjava značaj i saznanja o mogućnostima genetičkog savjetovanja i metodama koje primjenjuje,</p> <p>- opisuje molekularne tehnologije – tehnike genetičkog inženjeringu (genske, hromozomske i genomske),</p> <p>- opisuje metode gel elektroforeze, molekularne separacije,</p> <p>- opisuje značaj rada sa mikroorganizmima,</p> <p>- objašnjava hibridizaciju,</p> <p>- objašnjava rastenje ćelija u kulturi,</p> <p>- zna genetičke metode koje se koriste u kriminalistici</p>	<p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>navede:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osnovna načela eugenetike</li> <li>- odlike nisko i visoko rizične trudnoće</li> </ul> <p><b>opisuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osnovna saznanja o staranju organizma</li> <li>- genetička saznanja o kanceru</li> <li>- invazivne i neinvazivne metode genetičke dijagnostike</li> <li>- molekularne tehnike genetičkog inženjeringu</li> <li>- opisuje metode gel elektroforeze, molekularne separacije</li> <li>- značaj rada sa mikroorganizmima</li> </ul> <p><b>prepriča svojim riječima:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- primarni nivo genetičkih testova,</li> </ul> <p><b>definiše:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eugeniku</li> <li>- varijabilnost</li> <li>- Genetičko savjetovalište</li> <li>- genetičke testove</li> <li>- hibridizaciju</li> </ul>	<p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>upoređuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-invazivne i neinvazivne metode</li> <li>-metode potpomognute reprodukcije</li> <li>-</li> </ul> <p><b>klasificuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- genetičke metode koje se koriste u kriminalistici</li> </ul> <p><b>dovede u vezu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- genetičkog savjetovanja sa metodama koje primjenjuje</li> </ul> <p><b>uzročno-posljedično poveže:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-oblik nasleđivanja preko rodoslovnog stabla</li> </ul>	<p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>predloži svoje rješenje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-načela genetičkog savjetovanja</li> </ul> <p><b>ocjeni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-genetičke osnove varijabilnosti antitijela</li> <li>-indikacije za posjetu Genetičkog savetovališta</li> <li>-specifične probleme u genetičkom savjetovanju (nepenetrantnost gena, varijabilna ekspresija, fenokopije, gonadni mozaicizam, konsagvinitet, lažno očinstvo, kasna pojava bolesti, itd.)</li> </ul> <p><b>dokaže:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-invazivne i neinvazivne metode genetičke dijagnostike i indikacije za njihovu primjenu</li> <li>- hibridizaciju</li> <li>-- rastenje ćelija u kulturi</li> <li>- <b>uradi</b> rodoslovno stablo i odredi oblik nasleđivanja</li> </ul>

## II razred Ekologija i zaštita životne sredine

<b>Klasifikacioni period/Standard znanja</b>	<b>Minimalni zahtjevi</b>	<b>Osnovni zahtjevi</b>	<b>Napredni zahtjevi</b>
I klasifikacioni period/Standard znanja  - objasni bitne fizičko-hemijske osobine zemljišta - objasni značaj biljnih i životinjskih vrsta u formiranju zemljišta - objasni značaj ljudskih djelatnosti u formiranju zemljišta - razumije da čovjek svojim aktivnostima neprekidno smanjuje ukupnu površinu zemljišta - objasni značaj prodora zagađujućih materija u zemljište - razumije značaj sanitarnih deponija - analizira količinu otpada koji se svakodnevno stvara ljudskim aktivnostima	Učenik/Učenica treba da:  <b>navodi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bitne fizičko-hemijske osobine zemljišta</li> </ul> <b>nabraja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- razlike vrste zemljišta</li> <li>- vrste otpada</li> </ul> <b>definiše:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojmove biomase</li> <li>- kompostiranja</li> <li>- recikliranja</li> </ul>	Učenik/Učenica treba da:  <b>dovede u vezu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ekologiju i geografiju u izučavanju fizičko-hemijskog sastava zemljišta</li> </ul> <b>izvodi zaključke:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o uticaju biljnih i životinjskih organizama na sastav zemljišta</li> </ul> <b>izvodi zaključke:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o uticaju ljudskih aktivnosti na smanjenje ukupne površine zemljišta</li> </ul> <b>dovede u vezu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- značaj sanitarnih deponija za ekologiju</li> </ul>	Učenik/Učenica treba da:  <b>ocijeni:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-značaj fizičko-hemijskog sastava zemljišta</li> </ul> <b>istražuje:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plodnost zemljišta u Podgorici</li> </ul> <b>predlaže:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- način smanjenja prodora zagađujućih materija u zemljište</li> </ul> <b>ocijeni:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- značaj sanitarnih deponija daje svoje primjere:</li> <li>-na koji način se može smanjiti količina otpada izazvanog ljudskim aktivnostima</li> </ul>

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

II Klasifikacioni period	<i>Minimalni zahtjevi</i>	<i>Osnovni zahtjevi</i>	<i>Napredni zahtjevi</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- razumije da bi bez biogenih ciklusa opstanak živih bića bio doveden u pitanje tako što bi sve potrebne materije za život bile potrošene</li> <li>- objasni izvore zagadživanja namirnica</li> <li>- objasni da preko životnih namirnica do čovjeka mogu dospjeti uzročnici raznih infekcija</li> <li>- razumije koji su mogući efekti djelovanja bioloških zagađivača</li> <li>- objasni najčešće biološke zagađivače</li> <li>- razumije preventivne mjere zaštite i kontrole namirnica</li> </ul>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>definiše:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- značaj biogenih ciklusa</li> <li>- najčešće biološke zagađivače</li> </ul> <p><b>nabroji:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izvore zagadživanja namirnica</li> </ul> <p><b>navodi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preventivne mjere zaštite i kontrole namirnica</li> </ul>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>dovede u vezu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da preko životnih namirnica do čovjeka mogu dospjeti uzročnici raznih bolesti</li> </ul> <p><b>izvodi zaključak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o dejstvu bioloških zagađivača</li> </ul> <p><b>izvodi zaključak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o značaju preventivnih mjer kontrole namirnica</li> </ul>	<p>Učenik/Učenica treba da:</p> <p><b>ocijeni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- značaj biogenih ciklusa za opstanak živih bića</li> </ul> <p><b>istražuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dejstvo bioloških zagađivača na namirnice</li> </ul> <p><b>predlaže:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preventivne mjere zaštite i kontrole namirnica</li> </ul>
III klasifikacioni period	<i>Minimalni zahtjevi</i>	<i>Osnovni zahtjevi</i>	<i>Napredni zahtjevi</i>

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

<ul style="list-style-type: none"> <li>- objašnjava da se bakteriološka ispravnost odnosi na broj određenih vrsta mikroorganizama u namirnicama</li> <li>- razumije da se hemijska kontrola namirnica vrši u odnosu na toksične metale i nemetale, aditive, pesticide, mineralna đubriva</li> <li>- navodi ozbiljnost problema nastalih uslijed sve veće količine otpada preko niza potencijalnih opasnosti od mikrobioloških izazvanih komunalnim otpadom do onih uzrokovanih toksičnim materijama</li> <li>- razumije da otpad narušava izgled prirodnih predjela</li> <li>- uoči opasnost od spontanog klizanja mase otpada</li> <li>- objasni da se mikroorganizmi koriste za prečišćavanje i razlaganje otpadnih voda</li> <li>- razumije da neki organizmi razlažu naftu i imaju učešća u detoksikaciji herbicida u prirodi</li> <li>- analizira razlike izvore i tipove buke</li> <li>- objasni da je velika buka prisutna na ulicama, naseljima itd.</li> <li>- objasni dejstvo buke na život ljudi</li> </ul>	<p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>navodi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- značaj mikroorganizama u bakteriološkoj ispravnosti namirnica</li> </ul> <p><b>prepriča svojim riječima:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kako se vrši hemijska kontrola namirnica</li> </ul> <p><b>definiše:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojam aditiva, mineralnih đubriva, pesticide i hormona</li> <li>- pojmove biofiltrata i biotankova</li> </ul> <p><b>nabraja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mikroorganizme koji se koriste u razlaganju otpadnih voda</li> </ul>	<p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>izvodi zaključak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o bakteriološkoj ispravnosti namirnica u odnosu na broj mikroorganizama</li> </ul> <p><b>navodi primjere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- razlike u odlaganju komunalnog otpada od otpada bogatog toksičnim materijama</li> </ul> <p><b>izvodi zaključak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da otpad narušava izgled prirodnih predjela</li> <li>- o značaju mikroorganizama u prečišćavanju otpadnih voda</li> </ul> <p><b>daje primjere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- detoksikacije herbicida u prirodi</li> </ul> <p><b>dovodi u vezu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oštećenja unutrašnjeg uha, krvnih sudova, povećanje krvnog priziska izazvanih bukom</li> </ul>	<p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>ocjeni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- značaj mikroorganizama u bakteriološkoj ispravnosti namirnica</li> </ul> <p><b>predlaže:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na koji način se može odvojiti toksični i komunalni otpad</li> <li>- svoje rješenje o zaštiti prirodnih predjela od otpada</li> <li>- korišćenje detoksifikacije u prirodi</li> </ul> <p><b>ocijeni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opasnost spontanog klizanja mase otpada</li> <li>- značaj mikroorganizama u prečišćavanju otpadnih voda</li> </ul> <p><b>zaključi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da velika buka predstavlja opasnost po život ljudi</li> </ul>
IV klasifikacioni period/Standardi znanja	<b>Minimalni zahtjevi</b>	<b>Osnovni zahtjevi</b>	<b>Napredni zahtjevi</b>

## BIOLOGIJA -KRITERIJI OCJENJIVANJA PO NIVOIMA

<ul style="list-style-type: none"> <li>- objasni da u naseljimadrvoredi mogu smanjiti buku i do 20 dB</li> <li>- obrazlaže mjere zaštite od buke</li> <li>- razumije da je biološki monitoring praćenje akumulacijezagadjujućih materija u tkivima iorganizma</li> <li>- ocjeni značaj mjerena biohemijskih i fizioloških promjena u organizmu</li> <li>- objasni da se mogu vršiti mjerena brojnih odnosa u populaciji</li> <li>- ocjenjuje promjene u rasporedu pojedinih ekosistema</li> <li>- razumije da među biljnim i životinjskim organizmima ima odličnih indikatora zagađenosti životne sredine</li> <li>- analizira sve promjene na biljnim i životinjskim organizmima izazvanim zagađenjem životne sredine</li> </ul>	<p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>definiše:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojam buke</li> <li>- pojam biološkog monitoringa</li> <li>- pojam populacije</li> <li>- pojam bioindikatora</li> </ul> <p><b>ispriča svojim riječima:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na koji način se može smanjiti buka</li> </ul> <p><b>prepriča svojim riječima:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o promjenama rasporeda pojedinih ekosistema</li> </ul>	<p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>izvodi zaključak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o značaju zelenih površina za smanjenje buke</li> </ul> <p><b>daje primjere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preventivnih mjera zaštite od buke</li> </ul> <p><b>izvodi zaključak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o značaju biološkog monitoringa akumulacije zagađujućih materija</li> </ul> <p><b>izvodi zaključak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o značaju mjerena brojnih odnosa u populaciji</li> </ul> <p><b>daje primjere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nekih promjena ekosistema bioloških i životinjskih indikatora zagađenosti životne sredine</li> </ul>	<p><b>Učenik/Učenica treba da:</b></p> <p><b>zaključi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da u naseljimadrvoredi mogu smanjiti buku do 20 dB</li> </ul> <p><b>ocjeni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- značaj biološkog monitoringa u praćenju akumulacije zagađujućih materija</li> </ul> <p><b>upoređuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- značaj mjerena biohemijskih i fizioloških promjena u organizmu</li> </ul> <p><b>ocjeni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- značaj mjerena brojnih odnosa u populaciji</li> </ul> <p><b>upoređuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promjene u rasporedu pojedinih ekosistema</li> </ul> <p><b>otkriva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- primjere upotrebe biljnih i životinjskih indikatora u određivanju zagađenosti</li> </ul> <p><b>procjenjuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promjene biljnih i životinjskih organizama izazvane zagađenjem životne sredine</li> </ul>
---	--	---	---